

1. az də kikəs nə spæləver zi.n hæbə zə sXrik
 2. mənə vrint εz də blumə gən bəgi.tə
 3. tæigewo.dəX spmə zə nəmi.ə aš bə məjine
 4. grø.vən es læstiX wərək
 5. up da sXip kræ.ige zə bəsXymeld bru.ət'
 6. də sXrə.nwəraker hei. nə splinter m zənə vijer
 7. də sXipər lskdə zən lypən af
 8. m da fabrik es niks tə zi.n
 9. kum hæ. mə kənt
 10. bə.es:Xənjkd o.s fi.r pintə bi:r | ...
 11. brejd o.s twi. kilo kri.kə | ...
 12. zə hæbə bə hynə və.və drə. li.tərs wə.n
 æ.tXedrunke
 13. hæ. dræ.igdə miX bə nə klipəl
 14. iX həp sən kənə.ə gəzin
 15. vəestənç.vət wə.t ni mə vəl gəvırt
 16. iX sən ble. da iX bə hyn:i mə.i gəwə.əst sən
 17. iX sən da ni Xəwe.st sy. juŋ
 18. də.ədə afkym
 19. ən spin - nə spməkup - ən haləfmə.ən -
 20. ən klak - ən muits (*alpenmuts*) - sXrik - ən wə.i
 nə padəstu.l - ən hɔ:eX - nə kikfəs - nə pipəl -
 21. də ke-.rəl də.itə hələ wə.rəlt fæXtə
 22. iX sal uX kərəkis Xi.əvə
 23. enjelantut fə.l a. sXe.ipən afbre.kə
 24. he hæ.i fan zə le.əven yns nə ba.it Xəhat
 25. gift miX twi bri.ə sti.ənə - bri:dər - də bri.ətstə
 26. da standbelt stidu.ə nəmi.ə
 27. də.ə man hæ.i ə le.əvə gələk nə gru.ətən hi:ər
 28. dən dy.vəl iſ in dən hə.iməl nə gəble.ivə
 29. də sXəlkənər zen bə də mi:əster nə də zi.ə gəwə.əst
 30. iX kan təX nə kəumən i.ə daXəri.ət sən
 31. də bi.əstə drıjkə Xə.rnə le.izəntmī.əl
 32. hæ.ə kanə gən wərəkə - hei pə.in zən kə.əl
 33. stekdə ens nə stə.əl m də.ə bəsəm
 34. nə.ə bə də ke.igəls wə.ter nəmə.ə gəspəlt
 35. hæ.ilə iX heb al twi kirən up uX:ərupə
 36. də.ə pə.ər es nə re.əp - du zit nog nə witə kə.n m
 37. zə zən wæX nə tfəlt
 38. zə hæ.i hym i.əst sə gələt hələpən əpdun
 39. he zal et nu.ət nə wə.t braejə
 40. ziſ də hələXt fan hə.ir məlkə.ət
 41. də ma.n muiit sən vrə.u bəsXərəmə
 42. m də sXəldə zwəmən is Xəvə.rlək
 43. he. is:to:t vər dat ər sterək is - | tiſ ærəX |
 44. veləs muiit də.ə də hələXt fan həbə - ən dʒəlis
 də a.ndərə hələXt
 45. hələpt nə kir da bet uphəfə
 46. ə.ezə mætsər esu vət az ə vərəkə
 47. zə sprənə vər twətstə vər ən wədiŋ
 48. də bu.əmkwikər zal də bu.əm grəfəla
 49. du.ti.əstə vinstər - of : vinstər - ta:ə
 50. təbəgrintə təiňkə vər di.əstə mes - də hə.əgəməs -
 tləf - of : də ləf - də vəspərs -
 51. ən sprə.i - drək - ...
 52. də səldə.ətə həbə da vrə.uməs hə.er hu.er
 afXəsnejə
 53. zənə pa. he. ham zəs ju.er lu.ətə nə tsXo.l gə.ən
 54. iX həbet həm afXərə.ə zu lu.ət ne.və twətər te
 go.ən
55. və.elə və.əzə zidžə nə və.el lajs hə.ə
 56. ε.adə pu.tə zənə və.el wə.ət
 57. də zwə.u sti m dən hə.ət
 58. m mə.ət ist nəX tə ka:t fər bə də bal tə spə.ələ
 59. də.ə kas Xift klə.ər liXt hə.(ə)
 60. hə.ə tru.ķ bə də stat fan tpe.ət'
 61. m də.ən tə.ət kamdžələs hə.ə alə jə.ərə nə də
 kərəməs
 62. də po.ətər zeta os hi:ər vəlma:kđ es
 63. dʒə.ə zaX miX wal ma dʒə.ə sprakte.əgə miX ni
 64. də zwaləvərsələ gən tryXkə.əmə
 65. gədžə. vəndə.əX bə də kə.ətə nə spə.ələ
 66. i.ətə zəX:ə.ən kə.əs
 67. zənə mətər is kəput' - hə.ə liX stil -
 68. da mənəkə ləpbərəvuit
 69. tiſ ənə wərəmən dəXəwe.əst - ən tiſ ənə gujən
 o.əvet'
 70. dəz ən bəst m də kræ.ək
 71. iX wə.i dətə fektə.ir nə bri.ķ brəXt'
 72. iX həp:ə.n ən mən hat'
 73. iX kan be gm də.əzə minsən y:m
 74. nə. dən aXtənu.n spanə və tpe.ət m də ni:və kə.r
 75. iX həb əwa kətə - va vər də nu.n
 76. də zo.ən van də kə.niŋ iſ əX səldə.ət Xəwe.əst
 77. wə.idžə gine bo.əXmə.kər wuənə
 78. də ru.əzə həbə laj də.ən
 79. iXely.ftər niks fan - | ə wo.ət |
 80. tkənt waſ du.ət fər dasət kustə du.əpə
 81. zən u.ərən ən zən u.əgə lu.əpə
 82. hə.ir dəXtərkən iſ bə ə kərefkə nə də bəs Xən
 brəmbə.rə pləkə
 83. du iſ ən spro.ət fan də li:ər
 84. hæ.ə zat sən stro.ət o.upə
 85. tfulək sykđə niks a.nəs as Xəlt ən rə.ķdum
 86. hənə mənt əs dry.əX fan dən dəst
 87. də.ə bə.ən lypt krumpə - tiſ ym lajstə.ə |
 nə sti:əwə.əX |
 88. iX kətə fər də klənən ə tru.məlkə
 89. də bək əs Xəstərəvə van əy kəst m tə slıkə
 90. zə litjə was kət ən gu.ət
 91. m də lumər iſ tbestə
 92. nə sXətərə muiit Xu. kəinə mīkə
 93. zyķd ins nə mənən hu.ət
 94. iX wə.it nə mu.ə iX hymuit Xən zəkə
 95. ənə ky.lə kəldər əs Xut fər tbi:r
 96. iX məs əsəblu.trmjkə vər tə vərsterəkə
 97. iX muid i.əst et fujər m də stal vy.ərə
 98. mæ bry:r was my.i(X)
 99. də mələkbu.r məkt nə gru.ətən tu.er
 100. də.ə bəitərmə.ķəs dən ən zu:r - sXikt ər həm
 bə.tryX
 101. və kuinə də.ə pət vəldu.n əp ən u.er
 102. he iſ əp se. pmtə (pint ; = aan het zwabberen)
 103. he kym genənş ənə məny.tə lə.ət | zə le.əvə
 (noot) |
 104. m itələ zəm bərəgə də vy.r spə.ə
 105. dərdžə də.ə əp də.ə
 106. tə bu.əm həmə zə ə stək fan də bryXəvə.ərə
 107. dʒə muiit os fə.ilən ens ko.əmə kə.ərə
 108. hes fa la.ivə gəko.əmə bə ən guj bəs Xəlt'

109. də dʌir es fa by.kənho.ət Xəməkt'
110. ən gətra.də vrə.u muit kuinə nə.ə
111. iX həp hə.ə grə.s Xəzə.ət - ma twas Xmə gujə zə.ət'
112. də bræ.r zətadət nəX tə di.r is fər tə ba:
113. bakə - iX bak - dʒə.ə bakt' - hə.ə bakt' - bakt hə.ə hə.ə - və.ə - of : və.əliş bakə - iX bakdə - dʒə - of : dʒə.ə baktə - hə.ə baktə - və.ə baktə - və.ə həbə gəbakə -
114. bi.ə - iX bi.ə - dʒə.ə bit' - hə.ə bit' - və.ə bi.ə - və.əliş bi.ə - bi.ə və.ə - iX boi - iX boidə - iX həp Xəbojə - boidə ze. əX -
115. tr̄s ə klə.n ma ə gu.t | fe.ən |
116. dʒə kuint hə.ə e.ər krə.əgən up də mərək
117. hə.ə ha.i gəzə.ita hə.ə up miX sal dəjəkə
118. də mə.ət sə.i da hə.ə gələ.ək ha.
119. də warə və.əf prə.əzə
120. undər də.ən ε.ik ligə və.əl ikəls
121. twaitər zal gən kə.əkə - tko.əkt al -
122. thu.i is nəXryn - tis nəX mar dʒyst Xəma.ət
123. majənə.s mə.əkə zə bə dən dəjər van ən ε.i
124. da bymkə zal də.ə ləstiX kuinə wasə
125. də pəstu.ər hə.ə gujə wə.ən
126. də dətsə həbə o.ət hə.əs afXəbra.ənt
127. də mələk spəit æ.tən ə.ər van də kə:
128. də kəlistər lət fər də krə.əsə
129. də bərəs fan də krə.wə.gəl bə.əgə van tXəwiXt
130. səməgə mənsə snatə fe.ət
131. zə həbən hym zwat ən blə.u gəslə.gə
132. də sa.əs ez əwa flə.u
133. də sni.ef li.ədik
134. tis lajk le.in daXuX nəXəzin həp
135. ni.po.rt wə.t na. ən hi.əl ni:və stat
136. du.ən - iX du.ənət' - dʒə. du.ətət - hə.ə du.ət - və.ə - of : və.əliş dynət - dʒə. - of : dʒəliş - du.ətət - zəliş du.ənət - iX də.ijət - dʒə.ə də.ətət - hə.ə də.ət - və.ə - of : və.əliş də.ənət - dʒəliş də.ətət - zəliş də.ənət - dəiX da - das hə. et mar də.i - da se. het mar də.i -
137. du.əpə - ə du.əpkli.ət - də du.əpfunt
138. dəsə - hə.ə dəst' - hə.ə dəstə - hə. ha.i gədəsə - of : gədəst -
139. bəjə - iX bəj - dʒə.ə bəj - hə.ə bəj - və.ə bəj - dʒə.ə - of : dʒəliş - bəj' - zə.ə bəjə - bəjədʒə.ə - bundʒə.ə - iX həp Xəbunə -
140. *Locale landmaten* : ən zil (5 roeden) - ə bəndər (88 a.)
141. *Watervamen* : də mə.ələbə.ik - də mələtərbə.ik - də ro.lbə.ik - də grəndbə.ik - də grə.əs - daşbə.ək

De naam van deze gemeente in haar eigen dialect is rymə

De inwoners heeten rymənə.ərs

Geen bijnaam (zie echter bl. 278).

Aantal inwoners op 11-12-34 : 1.653.

Taaltoestand. De voornaamste wijken zijn : tərəp - səsənərə.i - bərəgərəŋ (*Bergeneinde*) - klə. rymə - də sti:əwəX -

Er zijn geen locale dialectverschillen. Fransch of Nederlandsch wordt hier weinig gehoord.

Rummen is een landbouwgemeente (vooral kleine bedrijven). Er zijn hier weinig werklieden. Eenige mensen gaan nog als seizoenarbeiders naar Wallonië.

Zegslieden. 1. J. Van Geel ; 14 j. ; scholier ; hier geboren ; V. (herbergier-landbouwer) en M. van hier ; heeft hier steeds verbleven en spreekt altijd dialect.

2. Jos. Weerts ; 13 j. ; scholier ; hier geboren ; V. van hier, M. van Herk ; heeft hier steeds verbleven en spreekt altijd dialect.

3. Moeder van zegsman 1 ; herbergierster ; hier geboren ; V. en M. ook van hier ; heeft hier steeds verbleven en spreekt altijd dialect.